

Buka ya Tlhatlhobo







MOPHATO

1

SETSWANA

PUO YA GAE

KGWEDITHARO 1 & 2





Buka ya Thatlhobo

MOPHATO 1 | KGWEDIT HARO 1 & 2

SETSWANA

Diteng

TEKO YA PUIISO YA MOLOMO KA THELELO: DINTLHA KAKARETSO	1
KGWEDITHARO 1	9
KGWEDITHARO 1: DITEKO TSA PMT	10
FOROMO YA TSHEKATSHEKO YA KGWEDITHARO 1	14
LENANEO LA TLHATLHOBO LA KGWEDITHARO 1	15
KGWEDITHARO 2	21
KGWEDITHARO 2: DITEKO TSA PMT	22
FOROMO YA TSHEKATSHEKO YA KGWEDITHARO 2	26
LENANEO LA TLHATLHOBO LA KGWEDITHARO 2	28
MOPHATO 1 ORF LETLHARE LA GO REKOTA	35



Teko ya Puiiso ya Molomo ka Thelelo: Dintlha Kakaretso

Ditekanyetso tsa puiiso ka thelelo tsa Mophato wa pele

Ditekanyetso tsa DBE di tlhalosa sentle dipolelo tse di lebeleletsweng kwa bofelong ba ngwaga mongwe le mongwe wa dithuto:

Puo	Kwa bokhutlong ba Mophato 1, barutwana botlhe ba tshwanetse gore ba kgone go buisa bonnye:	Kwa bokhutlong ba Mophato 2, barutwana botlhe ba tshwanetse gore ba kgone go buisa bonnye:	Kwa bokhutlong ba Mophato 3, barutwana botlhe ba tshwanetse gore ba kgone go buisa bonnye:
isiNdebele HL	40 mdnm	20 mfnm	35 mfnm
isiXhosa HL	40 mdnm	20 mfnm	35 mfnm
isiZulu HL	40 mdnm	20 mfnm	35 mfnm
Siswati HL	40 mdnm	20 mfnm	35 mfnm
Sepedi HL	40 mdnm	40 mfnm	60 mfnm
Sesotho HL	40 mdnm	40 mfnm	60 mfnm
Setswana HL	40 mdnm	40 mfnm	60 mfnm
Tshivenda HL	40 mdnm	35 mfnm	55 mfnm
Xitsonga HL	40 mdnm	30 mfnm	40 mfnm
Afrikaans HL	40 mdnm	50 mfnm	80 mfnm
SESTWANA HL	40 mdnm	50 mfnm	70 mfnm
SESTWANA FAL	n/a	30 mfnm	50 mfnm

mdnm = medumo e e netsebetseng ka motsotso / mfnm = mafoko a a netsebetseng ka motsotso

MOPHATO 1 | TEKO YA PUIISO YA MOLOMO KA THELELO

NHLRP e tshegetsa maikaelelo a DBEa go natlafatsa barutabana go naya barutwana tshegetso e e maleba mo puisong. Tshegetso eno e akaretsa diteko tsa puiso ya molomo tsa Mophato 1 tse di Mophato

Mophato Kgweditharo	metsotswana e 60 kitso ya tlhaka le modumo	metsotswana e 60 puiso ya lefoko	metsotswana e 60 / 180 Puiso ya temana	Dipotso tsa go tlhaloganya ka molomo
Mophato 1 Kgweditharo 1	1.1.A (Medumo e 15)	1.1.B (Mafoko a 15)	n/a	n/a
Mophato 1 Kgweditharo 2	1.2.A (Medumo e 30)	1.2.B (Mafoko a 30)	n/a	n/a
Mophato 1 Kgweditharo 3	1.3.A (Medumo e 45)	1.3.B (Mafoko a 45)	1.3.C	1.3.D (Dipotso tse 4)
Mophato 1 Kgweditharo 4	1.4.A (Medumo e 60)	1.4.B (mafoko a 60)	1.4.C	1.3.D (Dipotso tse 4)

Go baakanyetsa Diteko tsa Puiso ya Molomo ka Thelelo

- Mo kgweditharong nngwe le nngwe, o tla newa dikhopi di le pedi tsa nngwe le nngwe ya teko ya PMT.
 - Khopi ya morutabana - e akaretsa medumo e le mmalwa le mafoko mo moleng mongwe le mongwe.
 - Khopi ya morutwana - e kwadilwe ka mokwalo le bogolo jo bo tshwanetseng.
- Baakanyetsa diteko ka go phuthela dikhopi tsa teko ka bobedi ka polasetiki e e kgomarelang..
 - Seno se go letla go kwala mo khoping ya morutabana, mme wa e phimola go e dirisa gape.
 - Gape e sireletsa khopi ya morutwana gore teko e e tshwanang e dirisiwe gantsi.
- Ela tlhoko: dikhopi tse di kwadilweng mo letlhakoreng le le lengwe la diteko tsa PMT di neetswe jaaka karolo ya pakana ya dipapetlanapuiso.



NHLRP Diteko tsa PMT Go tlhaloganya thulaganyo ya go naya maina

1.1.A - e bontsha **Mophato**

1.1.A - e bontsha **kgweditharo**

1.1.A - e bontsha **mofuta wa teko**: puiso ya medumo

Go dira Ditlhatlhobo tsa Puiiso ya Molomo ka Thelelo

1. Baya barutwana mo maemong a a siameng ka go ba naya tirwana ya go kwala.
2. Bitsa barutwana ka bongwe go tla go go buisetsa.
3. Naya morutwana khopi ya setlhangwa sa tlhatlhobo sa morutwana.
4. Baya nako gore e nne nako e e lekanyeditsweng puiiso.
5. Bolelela morutwana go buisetsa setlhangwa kwa godimo go fitlhela o re a eme.
6. Bolelela morutwana go tlola medumo / mafoko a ba sa kgoneng go a buisetsa ka bonako.
7. Baya nako ya go buisa mme o reetse morutwana a buisa.
8. Mo khoping ya setlhangwa sa morutwana se se phuthetsweng ka polasetiki e e kgomarelang (lamineitweng), dirisa mmakara o o phimolegang go baya khutlo mo:
 - Modumong kgotsa mo lefokong le morutwana a sa le buiseng ka nepagalo
 - Modumong kgotsa mo lefokong le morutwana a le tloang
 - Modumong kgotsa mo lefokong le morutwana a tsayang go feta metsotswana e le 5 go le buisa
9. Fa morago ga nako e e beilweng, bolelela morutwana go emisa, mme o tseye ntlha ya modumo kgotsa lefoko la bofelo le morutwana a le buisitseng.
10. Teko C, diteko tsa puiiso ya temana di diretswe go:
 - Puiiso ya temana, metsotswana e 60 le
 - Puiiso ya temana, metsotswana e 180
11. Dirisa diteko tseno ka tsela e e latelang:
 - Tsamaisa Teko C ka tlwaelo mo metsotswaneng e 60 ya ntlha.
 - Mo metsotswaneng e 60 ya ntlha, reetsa morutwana a buisetsa kwa godimo mme o dire lerontho mo khoping ya gago ya diteko ka phoso nngwe le nngwe e e dirilweng.
 - Morago ga metsotswana e 60, kwala dintlha ka lefoko la bofelo le morutwana a le buisang mo metsotswaneng e 60.
 - Dirisa tshedimosetso eno jaaka dipholo tsa Teko C.
12. Go tswa foo, letla morutwana go tswelela a buisa temana ya Teko C metsotswana e 120 e mengwe kgotsa go fitlhela ba buisa temana yotlhe.
13. Morago ga moo, dirisa Teko D go leka morutwana go tlhaloganya ka molomo.
 - Botsa morutwana potso nngwe le nngwe mme o ba letle go araba.
 - Fa ba sa arabe mo metsotswaneng e le 5–10, botsa potso e e latelang.
 - Fa morutwana a sa fetsa go buisa temana, ba botse fela dipotso tse ba ka kgonang go di araba.

Tlhatlhobo ya Puiiso ya Molomo ka Thelelo

Go dira Ditlhatlhobo

1

Go dira Puiiso ya Molomo ka Thelelo:

- Go reetsa morutwana a buisa mo nakong e e neetsweng.
- Go baya khutlo mo khoping ya sethangwa sa gago nako nngwe le nngwe fa morutwana a:
 - a** Buisa modumo kgotsa lefoko le le fosagetseng
 - b** Tlola modumo kgotsa lefoko
 - c** Tsaya lobaka lwa metsotswana e le 5 go buisa modumo kgotsa lefoko
- Emisa morutwana fa nako e e neetsweng e fedile.

Fa ke re simolola, buisa sethangwa se. Fa o sa kgone go buisa lefoko, le tlile. Fa selefounu ya me e dira modumo, emisa go buisa.

Simolola.

3

2

Legae la me. Ke na kwa gae. Ke na le mme, re le nkgonne. Nkoko le ena o na le rona. Re na mo ntlong e ... e tshweu.

4

5

O buisa lefoko 'na' go na le 'nna'.

O paletswe ke go buisa 'tshweu'.

7

Ke a leboga, nako e fedile.

6


2.0.1	2	2
80	10	12
100	8	20
1000	10	30
10000	8	38
100000	5	43

Go Balela Puiiso ka Thelelo

1. Dira palogotlhe ya morutwana.
 - Lebelela fa morutwana a feletseng go buisa teng– tsaya dintlha tsa palogotlhe ya mola
 - Ntsha medumo le mafoko a morutwana a sa a buisang mo moleng wa bofelo
 - Se, ke palogotlhe e e lebeleletsweng
2. Go tswa foo, ntsha palo ya mafoko a a beilweng 'dikhutlo' go tswa mo palogotlheng ya (mafoko a a fosagetseng, a a tlotsweng kgotsa a go tserweng nako e telele go buisiwa). Se, se tla go naya palogotlhe ya morutwana.
3. Rekota palogotlhe ya morutwana ya kgweditharo.

Ditekanyetso le diteko tsa PMT di mosola tota. Di dira gore ke tlhaloganye sentle gore barutwana ba me ba tlhoka go fitlhelela eng mo ngwageng ono!





1

Go balela puiiso ka thelelo:

- Bala mafoko a morutwana a a buisang ka motsotso.
- Ntsha palo ya 'dikhutlo' tse di mo mafokong.
- Rekota palo ya mafoko a a buisitsweng ka nepagalo mo motsotso.

3

A ke bone ka moo Karabo a dirileng bontle ka teng mo puisong ya gagwe.

2

Tlhatlhobo ya Puiiso ya Molomo ka Thelelo

Go balela diphoho

Karabo o dirile diphoso di le 2, jaanong palogotlhe ya gagwe ya mafoko a a nepagetseng a a buisitse ka motsotso ke 30.

4

Lefoko la bofelo le Karabo a le buisitse ke 'diphaposi'. Ga a buisa mafoko a 6 mo moleng ono, jaanong palogotlhe e lebeletsweng ya mafoko ke 32.

5

Go rekota dipholo tsa PMT


1. Lenaneo le akaretsa *Matlhare a go Rekota a PMT*.
2. Dikhopi tsa dijithale tsa Matlhare a go Rekota tsa PMT tsa NHLRP di ka bonwa mo webosaeteng ya NECT.
3. Dirisa matlhare a go rekota ano go rekota dipholo tsotlhe tsa PMT ngwaga otlhe.

Go dirisa Matlhare a Dipholo le Difiromo tsa Ditshekatsheko


1. Lenaneo gape le akaretsa *Foromo ya Tshekatsheko ya PMT* ya kgweditharo nngwe le nngwe.
2. Seno se tshwanetse go dirisiwa go kwala diphoso tsa barutwana, go thusa ka go baakanya boemo.
 - Dirisa foromo eno ka dinako tsotlhe tsa thulaganyo ya diteko.
 - Dira letshwao mo kholomong e e maleba ya go nyalana nako le nako fa morutwana a dira phoso.
 - Fa o setse o feditse ka diteko, dira palogotlhe ya go nyalana ya modumo le lefoko lengwe le lengwe.
3. Baya diphoso tse di diriwang kgafetsa kwa pele go baakanya boemo ka tsela e e latelang:
 - **Medumo:** Ruta barutwana botlhe modumo gape. Go tswa foo, mo dibekeng tse di mmalwa tse di latelang, netefatsa gore o akaretsa modumo oo mo go kopanyeng, go kgaoganya le ditirwana tsa go bopa mafoko.
 - **Mafoko:** Boeletsa medumo e e leng mo lefokong le barutwana botlhe. Boeletsa bokgoni ba go kopanya le barutwana botlhe. Bitsa barutwana ka bongwe go kopanya le go kgaoganya mafoko. Mo dibekeng tse mmalwa tse di latelang, tlhoma mogopolo mo go kopanyeng le ditirwana tsa go bopa mafoko.
 - **Puiso ya Temana:** Dira poeletso ya puiso ya setlhangwa seo ka tsela e e latelang:
 - Buisetsa barutwana setlhangwa kwa godimo, fa ba go latela mo dibukeng tsa bona.
 - Buisa setlhangwa mmogo le barutwana, o ba bontsha lebelo le segalo.
 - Bitsa ditlhopho tse di farologaneng tsa barutwana go buisetsa karolwana ya setlhangwa kwa godimo.
 - Mo dibekeng tse di mmalwa tse di latelang, tswela ka go baya poeletso ya puiso ya ditlhangwa tse di farologaneng kwa pele.
 - **Go tlhaloganya ka molomo:** Sekaseka bothata mme o neelane ka go baakanya boemo ka tsela e e latelang:
 - **Fa barutwana ba sa kgone go buisa temana yotlhe, kgotsa ba kgaratlha ka mafoko a le mantsi:** Tswela ka go aga bokgoni jwa go dumisa le thelelo. Ruta barutwana go buisa le go kopanya medumo, go ikatisa go kopanya le go kgaoganya mafoko, go dira poeletso ya puiso ya ditlhangwa.
 - **Fa barutwana ba sa tlhaloganye diteng tsa ditemana:** Tlhoma mogopolo mo go ageng tlotlofoko le lemorago la kitso. Buisetsa barutwana ba gago dikgang tse dintsi ka moo o ka kgonang.
 - **Fa barutwana ba tlhaloganya temana fela ba sa kgone go araba dipotso:** Tlhoma mogopolo mo go ruteng bokgoni ba go tlhaloganya ka nako ya puisokopanelo. Tlhalosa bokao ba potso. Bontsha barutwana gore ba ka bona karabo ya potso jang. Naya barutwana katiso e ntsi ya go araba dipotso ka molomo.
4. Dirisa dipholo go tlhabolola ditlhopa tsa gago tsa puisokaelo ka ditlhopho kwa tshimologong ya kgweditharo nngwe le nngwe.

MOPHATO 1 | TEKO YA PUIISO YA MOLOMO KA THELELO

- Baya barutwana ba ba nang le maduo a a kwa godimo thata mmogo. Ditlhopha tseno di ka nna tsa bo di le dikgolo go sekae.
 - Baya barutwana ba ba nang le maduo a a kwa tlase thata mmogo. Leka go dira gore ditlhopha tseno e nne tse dinnye ka mo go ka kgonegang ka teng.
5. Sala morago dipholo tsa morutwana mongwe le mongwe go rarala dikgweditharo.
- Ela tlhoko maduo a morutwana mongwe le mongwe a a boneng mo ditekong tsa dikgweditharo.
 - Ela tlhoko barutwana ba bontshang tswelelopele kgotsa ba ba sa bontsheng tswelelopele.
 - O tla tshwanelwa ke go dirisa nako e e oketsegileng le barutwana bano, o dira ka tsela e e tshwanetseng go tokafatsa dipholo tsa bona.
6. Ela tlhoko palogare ya maduo a phaposiborutelo go ya ka dikgweditharo. Fa o lemoga gore ga go tokafale kgotsa o bona maduo a phaposiborutelo a wela kwa tlase, akanya ntlha e e latelang:
- Akanya ka nako ya go ruta e e latlhegileng kana e e kgoreleditsweng mo kgweditharong eno. Gakologelwa go baya dithuto tsa go buisa kwa pele mo isagweng.



KGWEDITHARO 1





Kgwedittharo 1: Diteko tsa PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 1.1.A

Khopi ya morutabana

Medumo e 15 / Metsotswana e 60

a	L	e	i	K	5
b	i	l	O	k	10
a	e	u	B	k	15

MOPHATO 1 | KGWEDITHARO 1: DITEKO TSA PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 1.1.A

Khopi ya morutwana

a	L	e	i	K
b	i	l	O	k
a	e	u	B	k

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 1.1.B

Khopi ya morutabana

Mafoko a 15 / Metsotswana e 60

lala	ala	ela	lela	ale	5
kika	kala	bela	bala	kaba	10
baleka	kaila	balela	ikela	ikabela	15

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 1.1.B

Khopi ya morutwana

lala	ala	ela	lela	ale
kika	kala	bela	bala	kaba
baleka	kaila	balela	ikela	ikabela



Foromo ya Tshekatsheko ya Kgweditsharo 1

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 1 Kgweditsharo 1

Foromo ya Tshekatsheko

Medumo 1.1.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
a		
L		
e		
i		
K		
b		
i		
l		
O		
k		
a		
e		
u		
B		
k		
Mafoko 1.1.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
lala		
ala		
ela		
lala		
ale		
kika		
kala		
bela		
bala		
kaba		
baleka		
kaila		
balela		
ikela		



Lenaneo la Tlhatlhobo

Mophato 1 Kgweditsharo 1

Thulaganyothuto ya Ngwaga (ATP) e e tlhabolotsweng e naya sekao se se theilweng mo Tlhatlhobong ya Sekolo (SBA) kgweditsharo nngwe le nngwe. Go ya ka se, bokgoni jo bo latelang le dirutwa di tshwanetse go tlhatlhabiwa mo Kgweditsharong ya 1:

KAROLO	TIRO
 Go Reetsa le go Bua	Reetsa kgang e a e itseng. Anela kgang a akaretsa dintlha tsotlhe.
 Medumopuo	Lemoga kamano ya modumo o le nosi wa ditlhaka dingwe – ditumanosi le ditumammogo.
 Go buisa le go tihaloganya	Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya kgato ya gagwe. Bonelapele kgang a dirisa ditshwantsho. O dira tatelano ya ditiragalo tse 3 ka nepagalo.
 Mokwalo	Kwala ditlhakanyne ka nepagalo.
 Go kwala	Thala setshwantsho go romela molaetsa. Kopolola mafoko le dipolelo.

SEKAO SA TIRO YA TLHATLHOBO

- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di diretswe go bopa karolo ya NHLRP.
- Fa go tlhokega, diteko tsa PMT tsa NHLRP di akareditswe jaaka karolo ya lenaneo la tlhatlhobo.
- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di ka dirisiwa jaaka di ntse kgotsa tsa fetolwa go tsamaelana le ditlhokego tsa Kgaolo.



Go Reetsa le go Bua

Reetsa kgang e a e itseng.
Anela kgang a akaretsa dintlha tsotlhe.

Tirwana

- Dira seno go ya kwa bofelong ba kgweditsharo.
- Barutwana go akanya ka kgang e ba e ratileng thata mo kgweditsharong.
- Ba tlhalosetse gore ba tlile go go anela kgang gape.

Ditekanyetso

Bolelela barutwana gore fa ba anela kgang, ba tshwanetse go:

- Anele kgang ka tatelano e e siameng: se se diragetseng lwa ntlha, se se latelang le sa bofelo
- Bue dilo gangwe: ba seka ba ipoeletsa

MOPHATO 1 | LENANEO LA TLHATLHOBO

- Ba itse se ba yang go se bua: ba ikatise go anela kgang

Tiragatso

- Naya barutwana metsotso e le mmalwa go akanya ka dikgang tsa bona.
- Ba letle go gadimana ba bua mme ba anele molekane kgang ya bona.
- Bolelela barutwana go thala setshwantsho se se nang le mafoko sa karolo ya kgang, fa o ntse o reeditse barutwana ba bangwe.
- Bitsa barutwana ka bongwe go go anela kgang e ba e ratang thata ya bona.
- Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
POPEGO LE TATELANO	Morutwana o anela bonnye jwa kgang ka tatelano e e fosagetseng.	Morutwana o anela bontlhanngwe jwa kgang ka tatelano e e nepagetseng.	Morutwana o anela bontsi jwa kgang ka tatelano e e nepagetseng.	Morutwana o anela kgang ka tatelano e e nepagetseng.
Thelelo	Morutwana o ikhutsa kgafetsa, wa okaoka le go boeletsa mafoko kgotsa dipolelwana.	Morutwana ka dinako dingwe o a ikhutsa, a okaoka le go boeletsa mafoko kgotsa dipolelwana.	Morutwana o anela kgang ka thelelo mme o ikhutsa ka dinako dingwe le go okaoka kgotsa go boeletsa mafoko kgotsa dipolelwana.	Morutwana o anela kgang ka thelelo le go itshepa, ntle le go ikhutsa, go okaoka kgotsa go boeletsa mafoko kgotsa dipolelwana.



Medumopuo

Lemoga kamano ya modumo o le nosi wa ditlhaka dingwe – ditumanosi le ditumammogo

Tirwana

- Dira seno kwa bofelong ba kgweditharo.
- Dirisa Teko ya PMT ya NHLRP: 1.1.A

Tiragatso

- Bitsa barutwana ka bongwe go dira teko ya PMT, go ya ka ditaelo.
- Dirisa lenaneothalo la phetolelo le le fa tlase go fetoletsa mo maamong a mangwe.

Palo ya medumo e e buisitsweng ka nepagalo	LEGATO LA
1 – 4	1
5 – 8	2
9 – 12	3
13 – 15	4



Puiso

Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya kgato ya gagwe.
Dirisa mafoko a a ipoeletsang le medumopuo go ranola mafoko.

Tirwana

- Dira seno kwa bofelong ba kgweditharo.
- Dirisa Teko ya PMT ya NHLRP: 1.1.B

Tiragatso

- Bitsa barutwana ka bongwe go dira teko ya PMT, go ya ka ditaelo.
- Dirisa lenaneothalo la phetolelo le le fa tlase go fetolela mo maemong a mangwe.

Palo ya mafoko a a buisitsweng ka nepagalo	LEGATO LA
1 – 4	1
5 – 8	2
9 – 12	3
13 – 15	4



Go tlhaloganya

O bonelapele kgang ka go dirisa ditshwantsho.
O dira tatelano ya ditiragalo tse 3 ka nepagalo.

Tirwana

- Dira seno kgweditharo yotlhe ka nako ya dithuto tsa kanelokgang ya maitlhamelo ka Laboraro.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Dirisa Bukapuiso ya Ditumiso ya NHLRP ya Kgweditharo 1: Ditshwantsho tsa kanelokgang ya maitlhamelo (tsebe 5, 9, 20, 34)

Tiragatso

- Fa barutwana ba dira tirwana, tsamayatsamaya mme o reetse ditsibogelo tsa morutwana mongwe le mongwe.
- Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

MOPHATO 1 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Go nyalanya kgang le ditshwantsho	Morutwana o thatafalelwa ke go dira ponelopele ya kgang go ya ka setshwantsho. O lekile go lemoga baanelwa kgotsa lefelo.	Morutwana o leka go nyalanya kgang ya gagwe le setshwantsho. Baanelwa le/kgotsa lefelo di neilwe maina le go akarediwa. Le fa go le jalo, ponelopele ya ditiragalo ga e utlwale sentle kgotsa ga e kgatlhise.	Morutwana o nyalanya kgang le setshwantsho. Baanelwa le lefelo di akareditswe, di na le maina le ponelopele ya ditiragalo e akareditswe.	Morutwana o nyalanya kgang le setshwantsho sa gagwe sentle. Baanelwa le lefelo di na le maina le tlhaloso, go na le ponelopele ya ditiragalo tse di utlwalang e bile di kgatlhisa.
Tatelano ya ditiragalo mo kgannyeng	Morutwana o kgaratlha go baya ditiragalo ka tatelano ka tsela e e utlwalang.	Morutwana o baya ditiragalo di le 1–2 ka tatelano, ka tsela e e utlwalang.	Morutwana o baya ditiragalo di le 2–3 ka tatelano, ka tsela e e utlwalang.	Morutwana o baya ditiragalo di le 3 kgotsa go feta ka tatelano, ka tsela e e utlwalang.



Mokwalo

Kwala ditlhakannye ka nepagalo.

Tirwana

- Dira seno mo kgweditharong yotlhe ka nako ya dithuto tsa Mokwalo.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Ka nako ya dithuto, tsamayatsamaya mme o ele tlhoko bokgoni jwa Mokwalo jwa barutwana.
- Go ya kwa bofelong jwa kgweditharo lekola tswelopele ya Mokwalo mo dibukeng tsa barutwana.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Go bopa ditlhakannye	Go le gantsi morutwana o kgaratlha go gopola fa a simololang teng le kwa a yang teng Ditlhakannye di le dintsi ga di a bopiwa sentle kgotsa ga di a nepagala.	Morutwana ka dinako dingwe o kgaratlha go gopola tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhakannye dingwe ga di a bopiwa sentle.	Morutwana o itse tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhakannye di bopilwe sentle mme go tlhokega kelotlhoko ya bophepa.	Morutwana o itse tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhakannye di bopilwe sentle le ka bophepa.




Go kwala

Thala setshwantsho go romela molaetsa.
Kopolola mafoko le dipolelo.


Tirwana

- Dira seno ka nako ya dithuto tsa Go kwala mo Bekeng ya 6, 7 kgotsa 8.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Kwa bofelong ba dithuto tsa Labotlhano, phutha dibuka tsa barutwana go di tlhatlhoba.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Setshwantsho: Tlhaloso le tlhamo	Setshwantsho ga se tlhaloganyesega kgotsa ga a itlhamela – o kopisitse sekao sa morutabana.	Setshwantsho se a tlhaloganyesega e bile o itlhametse sona mme se tshwana le sekao sa morutabana.	Setshwantsho se bonolo go se tlhaloganya, ke sa gagwe e bile o itlhametse sona.	Setshwantsho se bonolo go se tlhaloganya, ke sa gagwe e bile o itlhametse sona ka botswerere.
SETLHOGO	Morutwana o kgaratlhela go kopolola letlhomiso la setlhogo mme ga a feleletsa setlhogo.	Morutwana o kgaratlhela go kopolola letlhomiso la setlhogo mme ga a feleletsa setlhogo kgotsa o dira diphoso di le dintsi.	Morutwana o kopolola letlhomiso la setlhogo le go le fetsa mme o dira diphoso.	Morutwana o kopolola letlhomiso la setlhogo ka nepagalo le go le fetsa.



KGWEDITHARO 2





Kgweditharo 2: Diteko tsa PMT

NHLRP PMT										
Puo: Setswana										
Teko 1.2.A										
Khopi ya morutabana										
Medumo e 30 / Metsotswana e 60										
a	e	i	L	k	B	m	N	r	ê	10
o	u	o	F	d	S	ô	w	P	Y	20
A	g	H	j	š	I	L	k	b	ê	30

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 1.2.A Khopi ya morutwana									
a	e	i	L	k	B	m	N	r	ê
o	u	o	F	d	S	ô	w	P	Y
A	g	H	j	š	I	L	k	b	ê

NHLRP PMT										
Puo: Setswana										
Teko 1.2.B										
Khopi ya morutabana										
Mafoko a 30/ Metsotswana e 60										
ala	leta	kala	ieia	ila	etela	anama	selo	saila	buisa	10
dika	bôna	koloba	remela	nko	fologa	timela	nteka	temogo	roma	20
diga	lesela	ntora	leê	ema	disa	busa	kima	seane	bofega	30

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 1.2.B Khopi ya morutwana									
ala	leta	kala	ieia	ila	etela	anama	selo	saila	buisa
dika	bôna	koloba	remela	nko	fologa	timela	nteka	temogo	roma
diga	lesela	ntora	leê	ema	disa	busa	kima	seane	bofega



Foromo ya Tshekatsheko ya Kgweditsharo 2

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 1 Kgweditsharo 2

Foromo ya Tshekatsheko

Medumo 1.2.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
a		
e		
i		
L		
k		
B		
m		
N		
r		
ê		
o		
u		
o		
F		
d		
S		
ô		
w		
P		
Y		
A		
g		
H		
j		
š		
l		
L		
k		
b		
ê		

MOPHATO 1 | FOROMO YA TSHEKATSHEKO YA KGWEDITHARO 2

NHLRP PMT Puo: Setswana Mophato 1 Kgweditharo 2 Foromo ya Tshekatsheko		
Mafoko 1.2.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
ala		
leta		
kala		
ieia		
ila		
etela		
anama		
selo		
saila		
buisa		
dika		
bôna		
koloba		
remela		
nko		
fologa		
timela		
nteka		
temogo		
roma		
diga		
lesela		
ntora		
leê		
ema		
disa		
busa		
kima		
seane		
bofega		



Lenaneo la Tlhatlhobo

MOPHATO 1 Kgweditharo 2

Thulaganyothuto ya Ngwaga (ATP) e e tlhabolotsweng e naya sekao se se theilweng mo Tlhatlhobong ya Sekolo (SBA) kgweditharo nngwe le nngwe. Go ya ka se, bokgoni jo bo latelang le dirutwa di tshwanetse go tlhatlhabiwa mo Kgweditharong ya 1:

KAROLO	TIRO
 Go Reetsa le go Bua	Reetsa kgang e a e itseng. O anela kgang. O lemoga kakanyokgolo.
 Medumopuo	Lemoga kamano ya modumo o le nosi wa ditlhaka dingwe – ditumanosi le ditumammogo.
 Go buisa le go tlhaloganya	Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya kgato ya gagwe. Dirisa mafoko a a ipoeletsang le medumopuo go ranola mafoko. Bonelapele kgang a dirisa ditshwantsho. O buisana ka kgang a lemoga baanelwa le kakanyokgolo.
 Mokwalo	Kwala ditlhakanye ka nepagalo.
 Go kwala	O kwala mafoko a dirisa medumo e a ithutileng yona. O abelana ka dikakanyo tsa gagwe mo kgannyeng ya ka mo phaposing.

SEKAO SA TIRO YA TLHATLHOBHO

- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di diretswe go bopa karolo ya NHLRP.
- Fa go tlhokega, diteko tsa PMT tsa NHLRP di akareditswe jaaka karolo ya lenaneo la tlhatlhobo.
- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di ka dirisiwa jaaka di ntse kgotsa tsa fetolwa go tsamaelana le ditlhokego tsa Kgaolo.



Go Reetsa le go Bua

Reetsa kgang e a e itseng.

O anela kgang.

O lemoga kakanyokgolo.

Tirwana

- Dira seno kgweditharo yotlhe ka nako ya Puisokopanelo.
- Kwa bokhutlong ba thuto, biletsa barutwana ba le mmalwa ka bongwe kwa tafoleng ya gago.
- Kopa morutwana mongwe le mongwe go go anela kgang, le go araba dipotso tse di latelang:
 - a. O akanya gore kgang eno e ne e le ka ga eng?
 - b. O ithutile eng mo kgannyeng eno?

Ditekanyetso

Bolelela barutwana gore fa ba anela kgang, ba tshwanetse go:

- Anele kgang ka tatelano e e siameng: se se diragetseng lwa ntlha, se se latelang le sa bofelo
- Bue dilo gangwe: ba seka ba ipoeletsa
- Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
POPEGO LE TATELANO	Morutwana o anela bonnye jwa kgang ka tatelano e e fosagetseng.	Morutwana o anela bontlhanngwe jwa kgang ka tatelano e e nepagetseng.	Morutwana o anela bontsi jwa kgang ka tatelano e e nepagetseng.	Morutwana o anela kgang ka tatelano e e nepagetseng.
Thelelo	Morutwana o ikhutsa kgafetsa, wa okaoka le go boeletsa mafoko kgotsa dipolelwana.	Morutwana ka dinako dingwe o a ikhutsa, a okaoka le go boeletsa mafoko kgotsa dipolelwana.	Morutwana o anela kgang ka thelelo mme o ikhutsa ka dinako dingwe le go okaoka kgotsa go boeletsa mafoko kgotsa dipolelwana.	Morutwana o anela kgang ka thelelo le go itshepa, ntle le go ikhutsa, go okaoka kgotsa go boeletsa mafoko kgotsa dipolelwana.
O lemoga kakanyokgolo	Morutwana ga a kgone go lemoga kakanyokgolo ya kgang, le fa a bona tshegetso ya morutabana.	Morutwana o lemoga kakanyokgolo ya kgang ka tshegetso ya morutabana.	Morutwana o lemoga kakanyokgolo ya kgang, mme a okaoka.	Morutwana o lemoga kakanyokgolo ya kgang ka go itshepa.



Medumopuo

Lemoga kamano ya modumo o le nosi wa ditlhaka dingwe – ditumanosi le ditumammogo.

Tirwana

- Dira seno kwa bofelong ba kgweditharo.
- Dirisa Teko ya PMT ya NHLRP: 1.2.A

Tiragatso

- Bitsa barutwana ka bongwe go dira teko ya PMT, go ya ka ditaelo.
- Dirisa lenaneothalo la phetolelo le le fa tlase go fetolela mo maamong a mangwe.

Palo ya medumo e e buisitsweng ka nepagalo	MAEMO
1 - 8	1
9 - 15	2
16 - 23	3
24 - 30	4



Puiso

Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya kgato ya gagwe.
Dirisa mafoko a a ipoeletsang le medumopuo go ranola mafoko.

Tirwana

- Dira seno kwa bofelong ba kgweditharo.
- Dirisa Teko ya PMT ya NHLRP: 1.1.B

Tiragatso

- Bitsa barutwana ka bongwe go dira teko ya PMT, go ya ka ditaelo.
- Dirisa lenaneothalo la phetolelo le le fa tlase go fetolela mo maamong a mangwe.

Palo ya mafoko a a buisitsweng ka nepagalo	MAEMO
1 - 4	1
9 - 15	2
16 - 23	3
24 - 30	4



Go tlhaloganya

- O bonelapele kgang ka go dirisa ditshwantsho.
- O buisana ka kgang a lemoga baanelwa le kakanyokgolo.

Tirwana 1

- Dira seno kgweditharo yotlhe ka nako ya dithuto tsa kanelokgang ya maitlhamelo ka Laboraro.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Dirisa Bukapuiso ya Ditumiso ya Kgweditharo ya 2 ya NHLRP: Ditshwantsho tsa Kanelokgang ya Maitlhamelo (ditsebe 50, 64, 78 le 92).

Tiragatso

- Fa barutwana ba dira tirwana, tsamayatsamaya mme o reetse ditsibogelo tsa morutwana mongwe le mongwe.
- Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Go nyalanya kgang le ditshwantsho	Morutwana o thatafalelwa ke go dira ponelopele ya kgang go ya ka setshwantsho. O lekile go lemoga baanelwa kgotsa lefelo.	Morutwana o leka go nyalanya kgang ya gagwe le setshwantsho. Baanelwa le/kgotsa lefelo di neilwe maina le go akarediwa. Le fa go le jalo, ponelopele ya ditiragalo ga e utlwale sentle kgotsa ga e kgatlhise.	Morutwana o nyalanya kgang le setshwantsho. Baanelwa le lefelo di akareditswe, di na le maina le ponelopele ya ditiragalo e akareditswe.	Morutwana o nyalanya kgang le setshwantsho sa gagwe sentle. Baanelwa le lefelo di na le maina le ponelopele ya ditiragalo tse di utlwalang e bile di kgatlhisa.

Tirwana 2

- Dira seno kgweditharo yotlhe ka nako ya Puisokopanelo.
- Kwa bokhutlong ba thuto, biletsa barutwana ba le mmalwa ka bongwe kwa tafoleng ya gago.
- Botsa morutwana mongwe le mongwe dipotso tse di latelang:
 - Ke bo mang baanelwabagolo ba kgang? Naya maina a bona kgotsa o ba tlhalose.
 - O akanya gore kgang eno e ne e le ka ga eng?
 - O ithutile eng mo kgannyeng eno?
- Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

MOPHATO 1 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Temogo ya Moanelwa	Morutwana o thatafalelwa ke go lemoga kgotsa go tlhalosa mongwe wa baanelwa.	Morutwana o lemoga kgotsa go tlhalosa bangwe ba baanelwa.	Morutwana o lemoga baanelwa botlhe, mme a okaoka.	Morutwana o lemoga baanelwa botlhe ka go itshepa.
O lemoga kakanyokgolo	Morutwana ga a kgone go lemoga kakanyokgolo ya kang, le fa a bona tshegetso ya morutabana.	Morutwana o lemoga kakanyokgolo ya kang ka tshegetso ya morutabana.	Morutwana o lemoga kakanyokgolo ya kang, mme a okaoka.	Morutwana o lemoga kakanyokgolo ya kang ka go itshepa.



Mokwalo

Kwala ditlhakannye ka nepagalo.

Tirwana

- Dira seno mo kgweditharong yotlhe ka nako ya dithuto tsa Mokwalo.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Ka nako ya dithuto, tsamayatsamaya mme o ele tlhoko bokgoni jwa Mokwalo jwa barutwana.
- Go ya kwa bofelong jwa kgweditharo lekola tswelopele ya Mokwalo mo dibukeng tsa barutwana.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Go bopa ditlhakannye	Go le gantsi morutwana o kgaratlha go gopola fa a simololang teng le kwa a yang teng Ditlhakannye di le dintsi ga di a bopiwa sentle kgotsa ga di a nepagala.	Morutwana ka dinako dingwe o kgaratlha go gopola tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhakannye dingwe ga di a bopiwa sentle.	Morutwana o itse tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhakannye di bopilwe sentle mme go tlhokega kelotlhoko ya bophepa.	Morutwana o itse tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhakannye di bopilwe sentle le ka bophepa.



Go kwala

O kwala mafoko a dirisa medumo e a ithutileng yona.

O abelana ka dikakanyo tsa gagwe mo kgannyeng ya ka mo phaposeng.

Tirwana 1

- Mo Dibekeng tsa 2–7 ka Labotlhano, barutwana ba dira tirwana ya go Go bopa Mafoko ba dirisa medumo e e leng ka mo Bukapuisong ya Ditumiso, ditsebe: 53, 67, 75, 81 le 89.
- Kwa bofelong ba dithuto tsa Labotlhano phutha dibuka tsa barutwana go di lekola.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Palo ya mafoko a a nepagetseng a a bopilweng mo bekeng nngwe le nngwe	Bonnye, morutwana o bopa mafoko a le 0–3 ka beke. Ga go na koketsego ya palo ya mafoko mo tsamaong ya nako.	Bonnye, morutwana o bopa mafoko magareng ga 4–6 ka beke. Go na le koketsego e e rileng mo palong ya mafoko mo tsamaong ya nako.	Bonnye, morutwana o bopa mafoko magareng ga 6–8 ka beke. Go na le koketsego e e rileng mo palong ya mafoko mo tsamaong ya nako.	Bonnye, morutwana o bopa mafoko a le 7 kgotsa go feta ka beke. Go na le koketsego e e bonalang mo palong ya mafoko mo tsamaong ya nako.
Go raragana ga mafoko a a bopilweng	Morutwana o bopa mafoko a makhutshwane, a a bonolo a dirisa difonimi tse di tlwaelegileng. Go na le diphoso tse dintsi kgotsa mafoko a a sa felelang.	Morutwana o bopa mafoko a makhutshwane, a a bonolo a dirisa difonimi tse di tlwaelegileng. Go na le diphoso tse di mmalwa kgotsa mafoko a a sa felelang.	Morutwana o bopa mafoko a a bonolo le a a marara a dirisa difonimi tse di tlwaelegileng le tse dintšhwa. Go na le diphoso dingwe kgotsa mafoko a a sa felelang.	Morutwana o bopa mafoko a a bonolo le a a marara a dirisa difonimi tse di tlwaelegileng le tse dintšhwa. Morutwana o dira diphoso ka dinako dingwe.

MOPHATO 1 | LENANEO LA TLHATLHOBO

Tirwana 2

- Dira seno ka nako ya dithuto tsa Go kwala ka Laboraro mo Dibekeng 5. 6 kgotsa 7.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Ela tlhoko ditshwaelo tsa barutwana ka nako ya paakanyo ya dithuto.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Tshwaelo ya dikakanyo mo kgannyeng ya phaposi	Morutwana o okaoka go ithaopa go abelana ka dikakanyo tsa gagwe. Fa a bodiwa ka tlhamalalo, bontsi ba dikakanyo di utlwagale kgotsa ga a itlhamela tsona.	Morutwana o mafolofolo go abelana ka dikakanyo mme ka dinako dingwe o batla dilo ka tsela e e feteletseng. Dikakanyo tse dingwe tsa morutwana ke poeletso ya dikakanyo tse di fetileng kgotsa di tlhoka motheo.	Morutwana o na le botsalano mme o abelana ka dikakanyo ntle le go feteletsa. Dingwe tsa dikakanyo tsa morutwana di tlhoka motheo kgotsa tlhagiso e e siameng.	Morutwana o na le botsalano mme o abelana ka dikakanyo ntle le go feteletsa. Bontsi ba dikakanyo tsa morutwana di na le motheo e bile di tlhagisitswe sentle.

[illegible]

MOPHATO 1 | MOPHATO 1 ORF LETLHARE LA GO REKOTA

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 1

Matlhare a go Rekota a PMT: Puiso ya lefoko

[illegible]

MOPHATO 1 | MOPHATO 1 ORF LETLHARE LA GO REKOTA

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 1

Matlhare a go Rekota a PMT: Puiso ya Temana le go tlhaloganya ka molomo

[illegible]



NHLRP | National Home Language Reading Programme “